Memo

		2	5	1
	x		4	5
	1	2	5	5
1	0	0	4	**0**
1	1	2	9	5

Tecnica operatòria 1
75 x 32 84 x 42 68 x 76

Tecnica operatòria 2
245 x 24 389 x 67 406 x 38

Tecnica operatòria 3
Justine es dançaira. Per s'entraïnar, fa cada matin 32 viroletas. Quantas de viroletas fa cada an ?

Tecnica operatòria 4
Justine la dançaira (cf exercici 3) s'entraïna pendent una annada bissextila, quantas de viroletas fa ?

Tecnica operatòria 5
Lo còr de Jean-Paul bat 65 còps par minuta.
a. Quantes de còps bat en una orada ?
a. Quantes de còps bat en una jornada ?

Tecnica operatòria 6
Julie crompa un scooter a credit. Paga cada mes 230 € pendent un an. Quant còsta lo scooter ?

Memo

		2	5	1
	x		4	5
	1	2	5	5
1	0	0	4	**0**
1	1	2	9	5

Tecnica operatòria 7
Quantes de còps lo còr de Jean-Paul bat dins l'annada ? (cf exercici 5)

Tecnica operatòria 8
1934 x 118 20943 x 289 40003 x 931

Tecnica operatòria 9
4934 x 503 234 x 98765 749 x 34853

Tecnica operatòria 10
Paul percorrís 8500 km amb sa veitura que consumís 7 L d'esséncia per cada 100 km.
Tony a percorregut lo meteis camin amb son 4x4 que consumís 13 litres per cada 100 km.
Quant consumís cada veïcul ?

Tecnica operatòria 11
La pesantor es pas la meteissa endacòm mai dins lo sistèma solar. Per exemple, pesariás 6 còps mens sus la Luna que sus Tèrra, mas 3 còps mai sus Jupiter !
Sus Tèrra, Maria pèsa 30 kg.
a. Quant pesariá sus la Luna ?
b. Quant pesariá sus Jupiter ?